

PREDLOG

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2025. godine, donijela je

ODLUKU O OBJAVLJIVANJU ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Član 1

Objavljuje se Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, potpisan u Sarajevu, 19. marta 2025. godine, u originalu na crnogorskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na osnovu člana 31 stav 1 Sporazuma između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Sarajevu, dana 19. marta 2025. godine (u daljem tekstu: Sporazum), nadležni organi država ugovornica iz člana 1 stav 1 tačka 3 Sporazuma dogovorili su sljedeće:

DIO I OPŠTE ODREDBE

Definicije pojmova

Član 1

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom sporazumu imaju isto značenje kao i u Sporazumu.

Organi za vezu

Član 2

(1) U skladu sa članom 30 Sporazuma, kao organi za vezu određuju se:

U Crnoj Gori:

- Ministarstva nadležna za pravne propise iz člana 2 Sporazuma, koja svoje nadležnosti iz djelokruga organa za vezu mogu prenositi na nadležne nosioce;

U Bosni i Hercegovini:

1. - Za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

2. - Za penzijsko i invalidsko osiguranje:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Mostar,
- b) u Republici Srpskoj: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Bijeljina.

3. - Za povrede na radu i profesionalne bolesti:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
 - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Mostar.
- b) u Republici Srpskoj:
 - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
 - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Bijeljina.
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

4. - Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Federalni zavod za zapošljavanje, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Pale,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

5. - Za dječiji dodatak i materinstvo:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, Bijeljina,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Odjel za zdravstvo i ostale usluge, Pododjel za socijalnu zaštitu, Brčko.

(2) Organi za vezu mogu međusobno neposredno kontaktirati, kao i sa osiguranicima i njihovim punomoćnicima, i uzajamno pružati administrativnu pomoć, u cilju sprovođenja Sporazuma i ovog sporazuma.

(3) Organi za vezu sporazumno utvrđuju dvojezične obrazce za sprovođenje Sporazuma i ovog sporazuma.

DIO II ODREDBE O PRIMJENI PRAVNIH PROPISA

Primjena čl. 8 – 10 Sporazuma

Član 3

(1) U slučajevima iz čl. 8 – 10 Sporazuma nadležni nosilac države ugovornice, čiji se pravni propisi primjenjuju, izdaje, na utvrđenom dvojezičnom obrazcu, potvrdu o primjeni tih pravnih propisa u određenom periodu.

(2) Potvrdu iz stava 1. ovog člana, na zahtjev osiguranika ili poslodavca, izdaje:

U Crnoj Gori:

- nadležna organizaciona jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

U Bosni i Hercegovini:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

(3) Potvrdu iz stava 1 ovog člana, izuzetno, nadležni nosilac može i naknadno izdati na zahtjev osiguranika, poslodavca ili nosioca države ugovornice na čijoj teritoriji lice radi, odnosno obavlja djelatnost, u skladu sa pravnim propisima koje on primjenjuje.

(4) U slučajevima iz člana 8 stav 7 Sporazuma saglasnost za primjenu pravnih propisa daje:

U Crnoj Gori:

- ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja

U Bosni i Hercegovini

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
i Federalno ministarstvo zdravstva,
- b) u Republici Srpskoj: Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske i
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
- c) u Brčko Distriktu: Vlada Brčko Distrikta, Odjel za privredu i društveni razvoj i Odjel za zdravstvo
i ostale usluge.

(5) Organi iz stava 4 ovog člana nadležni su i za primjenu člana 10 Sporazuma.

DIO III

PRIMJENA POSEBNIH ODREDBA

GLAVA 1

Bolest i materinstvo

Primjena člana 11 Sporazuma

Član 4

(1) Radi primjene člana 11 Sporazuma, nadležni nosioci država ugovornica izdaju, na utvrđenom dvojezičnom obrazcu, potvrdu o periodu zdravstvenog osiguranja navršenom prema pravnim propisima koje primjenjuju.

(2) Potvrdu iz stava 1 ovog člana, na zahtjev osiguranika ili nosioca osiguranja druge države ugovornice, izdaje:

U Crnoj Gori:

- nadležna organizaciona jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

U Bosni i Hercegovini:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Organizaciona jedinica nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja,
- b) u Republici Srpskoj: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

Primjena člana 12 Sporazuma

Član 5

(1) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu, lice iz člana 12 Sporazuma je obavezno da nosiocu u mjestu prebivališta ili boravišta, podnese, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrdu o pravu na davanje u naturi.

(2) Potvrdu iz stava 1 ovog člana izdaje:

U Crnoj Gori:

- nadležna organizaciona jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

U Bosni i Hercegovini:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Organizaciona jedinica nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja,
- b) u Republici Srpskoj: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

(3) Potvrda iz stava 1 ovog člana može se, izuzetno, i naknadno izdati na zahtjev nosioca osiguranja koji je pružio davanje u naturi. Uz zahtjev, nosilac prilaže i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

(4) U slučaju utvrđene nesposobnosti za rad i odobrenog bolničkog liječenja, nosilac koji pruža davanje prema prebivalištu ili boravištu lica je dužan da o tome neodložno, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, obavijesti nadležnog nosioca.

(5) Saglasnost za korišćenje proteza, pomagala, kao i drugih zdravstvenih usluga veće vrijednosti iz člana 12 stav 3 Sporazuma se izdaje na utvrđenom dvojezičnom obrascu, kada vrijednost tih usluga prelazi iznos od 500 evra, izražen u nacionalnoj valuti države ugovornice.

(6) Davanja u smislu stava 5 ovog člana su:

- 1. vještački dijelovi tijela, ortopedska pomagala (aparati i steznici, dopunski dijelovi, pribor i alat);
- 2. plastične vilice i plastika za lice, perike;

3. ortopedska obuća, po potrebi uz pripadajuću drugu normalnu cipelu (koja nije ortopedska);
4. otisci modela (izrada raznih dijelova tijela) koji se koriste da bi se predmeti navedeni pod brojevima 1 do 3 pravilno uklopili;
5. vještačke oči, kontaktna sočiva, naočare sa dioptrijom i teleskopske naočare;
6. slušni aparati;
7. zubne proteze (fiksne i koje se mogu vaditi) i proteze za zatvaranje usne duplje;
8. invalidska kolica i druga mehanička sredstva za kretanje;
9. obnavljanje predmeta navedenih pod prethodnim tačkama i
10. liječenje u sanatorijumima, oporavilištima i liječilištima.

Isplata novčanih davanja

Član 6

Nadležni nosilac isplaćuje novčano davanje iz člana 13 Sporazuma neposredno korisniku prava.

Davanja u naturi korisnicima penzije

Član 7

(1) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu za korisnika penzije iz člana 14 stav 3 Sporazuma, nadležni nosilac izdaje i dostavlja nosiocu nadležnom prema prebivalištu korisnika penzije potvrdu, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, kao dokaz o postojanju prava na davanje u naturi.

(2) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu lica iz člana 14 st. 4 i 5 Sporazuma, nosilac nadležan prema prebivalištu uručuje licu kopiju potvrde iz stava 1. ovog člana.

(3) Potvrdu iz stava 1 ovog člana izdaje:

U Crnoj Gori:

- nadležna organizaciona jedinica Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

U Bosni i Hercegovini:

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Organizaciona jedinica nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja,
- b) u Republici Srpskoj: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

Naknada u slučaju nepridržavanja propisanog postupka

Član 8

(1) Licu iz člana 12 Sporazuma koje je koristilo zdravstvenu zaštitu na način koji nije predviđen članom 5 ovog sporazuma, nastale troškove nadležni nosilac može naknaditi prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

(2) Nosilac koji je pružio davanje iz stava 1 ovog člana obavezan je da nadležnom nosiocu, na njegov zahtjev, dostavi neophodnu dokumentaciju.

GLAVA 2 Starost, invalidnost i smrt

Podnošenje zahtjeva

Član 9

Nosilac države ugovornice kod koga je podniet zahtjev za davanje zatražiće od podnosioca zahtjeva da priloži raspoloživu dokumentaciju potrebnu nadležnom nosiocu druge države ugovornice za obradu zahtjeva, a naročito podatke o periodima, vrsti i mjestima zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti, kao i podatke o poslodavcu.

Obrada zahtjeva i pokretanje postupka

Član 10

(1) Nadležni nosioci su dužni da se međusobno obavještavaju o svakom zahtjevu za davanje i svim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava i utvrđivanje visine davanja, pri čemu potvrđivanje podataka na utvrđenom dvojezičnom obrascu zamjenjuje dostavljanje originalne dokumentacije.

(2) Nadležni nosioci, takođe, međusobno dostavljaju pregled zaposlenja, odnosno djelatnosti koje su obavljane u drugoj državi ugovornici, kao i u trećoj državi ukoliko raspolažu sa istom, uz odgovarajuću dokumentaciju u originalu, odnosno u fotokopiji koju su ovjerali, uključujući i radnu knjižicu.

(3) Nadležni nosilac kome je podniet zahtjev za davanje potvrđuje na utvrđenom dvojezičnom obrascu, nosiocu druge države ugovornice periode osiguranja, odnosno penzijskog staža koji se uzima u obzir prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

Obavještenje o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje

Član 11

Nadležni nosioci se međusobno obavještavaju, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje.

Obavještavanje

Član 12

Nadležni nosioci se međusobno obavještavaju o svim činjenicama značajnim za davanje, a naročito o:

1. utvrđivanju prava na davanje;
2. prestanku prava na davanje, odnosno obustavi isplate davanja;
3. promjeni u penzijskom stažu;
4. početku zaposlenja odnosno obavljanju djelatnosti;
5. novom bračnom stanju udovice, odnosno udovca;
6. preseljenju u treću državu;
7. promjeni adrese;
8. prestanku školovanja djeteta i
9. smrti korisnika prava.

Obustava isplate i prestanak prava na davanje

Član 13

Nadležni nosioci država ugovornica se međusobno, bez odlaganja, obavještavaju o činjenicama zbog kojih se obustavlja isplata davanja ili prestaje pravo na davanje.

Utvrđivanje i razmjena podataka o stažu osiguranja i zaradama do 6. marta 1992. godine

Član 14

(1) Nadležni nosilac na čijem se području nalazilo sjedište poslovne jedinice preduzeća će, od nadležnog nosioca na čijem se području nalazilo sjedište tog preduzeća, zahtjevom zatražiti iskazivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na odgovarajućem obrascu.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o: nazivu i sjedištu preduzeća ili njegovih poslovnih jedinica, sa registarskim brojevima i godinama osiguranja za koje treba iskazati staž osiguranja i zarade.

(3) Nadležni nosilac na čijem se području nalazilo sjedište preduzeća, uz popunjen obrazac iz stava 1 ovog člana, dostavlja nadležnom nosiocu koji mu je uputio zahtjev i podatke o: prestanku poslovanja poslovnih jedinica, odjavi osiguranja za zaposlene u tim jedinicama, kao i podatke o poslovnim jedinicama i zaposlenima u njima koji nijesu obuhvaćeni zahtjevom, ako ih ima.

(4) Ako se staž osiguranja utvrđen u matičnoj evidenciji nadležnih nosilaca obje države ugovornice poklapa od 2. avgusta 1975. godine do 30. septembra 1976. godine, nadležni nosilac na čijem području se nalazilo sjedište poslovne jedinice će izbrisati podatke o stažu osiguranja i zaradama za taj period u svojoj matičnoj evidenciji.

(5) U slučaju kada je staž osiguranja navršen u vrijeme od 2. avgusta 1975. godine do 30. septembra 1976. godine, za osiguranike koji su bili zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u jednoj državi ugovornici, ali su radili u poslovnim jedinicama u drugoj državi ugovornici i kada je, u postupku utvrđivanja staža osiguranja, nemoguće pribaviti podatke o prijavama, odjavama i zaradama (M-1, M-2 i M-4) zbog likvidacije, stečaja poslodavca ili drugih objektivnih razloga, te periode uzima u obzir nosilac one države ugovornice u kojoj je bilo sjedište poslodavca.

Isplata novčanih davanja

Član 15

(1) Nadležni nosilac isplaćuje novčano davanje neposredno korisniku prava, u skladu sa članom 35 Sporazuma.

(2) Na zahtjev nadležnog nosioca iz stava 1 ovog člana, korisnik prava je obavezan da, najkasnije do kraja aprila tekuće godine, dostavi potvrdu o životu.

(3) Organi za vezu, krajem marta, tekuće godine, međusobno razmjenjuju statističke podatke o broju korisnika po vrsti davanja i isplaćenim iznosima na teritoriji druge države ugovornice za prethodnu godinu.

GLAVA 3

Povreda na radu i profesionalna bolest

Pružanje davanja u naturi

Član 16

Na slučajeve iz člana 23 Sporazuma primjenjuje se član 5 ovog sporazuma.

Isplata novčanih davanja

Član 17

Nadležni nosioci isplaćuju novčana davanja iz člana 25 Sporazuma neposredno korisniku prava.

GLAVA 4

Nezaposlenost

Postupak

Član 18

(1) Radi korišćenja prava iz člana 27 Sporazuma, nadležni nosioci država ugovornica, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrđuju periode osiguranja podnosioca zahtjeva navršene prema pravnim propisima koje one primjenjuju, kao i periode u kojima je isplaćivana naknada za slučaj nezaposlenosti.

(2) Potvrdu iz stava 1 ovog člana izdaje:

U Crnoj Gori

- Zavod za zapošljavanje Crne Gore

U Bosni i Hercegovini

- a) U Federaciji Bosne i Hercegovine: Federalni zavod za zapošljavanje, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Pale,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko

GLAVA 5

Pravna i administrativna pomoć

Član 19

Primjena člana 31 stav 7 Sporazuma

(1) Kada organ vještačenja nadležnog nosioca jedne države ugovornice, u primjeni člana 31 Sporazuma, donese nalaz, ocjenu i mišljenje, organ vještačenja nosioca osiguranja druge države ugovornice taj nalaz, ocjenu i mišljenje uzima kao dokazno sredstvo u postupku vještačenja, a ocjenu donosi u skladu sa svojim pravnim propisima.

(2) Nadležni nosilac jedne države ugovornice čiji je organ izvršio vještačenje dostaviće nosiocu druge države ugovornice i ovjerenu fotokopiju medicinske dokumentacije na osnovu koje je vještačenje izvršeno.

DIO IV FINANSIJSKE ODREDBE

Naknada troškova za davanja u naturi

Član 20

(1) Nosilac mjesta prebivališta ili boravišta lica podnosi zahtjev za naknadu troškova za pružena davanja u naturi nadležnom nosiocu druge države ugovornice, polugodišnje, preko:

U Crnoj Gori

- Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

U Bosni i Hercegovini

- a) u Federaciji Bosne i Hercegovine: Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,
- b) u Republici Srpskoj: Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka,
- c) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Brčko.

(2) Nadležni nosilac je obavezan da naknadi nesporne troškove u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Naknada troškova davanja u naturi vrši se u konvertibilnoj valuti (EUR), prema paritetu valuta koji je važio na dan podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

**DIO V
RAZNE ODREDBE**

Kontakti i obavještanja

Član 21

(1) Organi za vezu i nosioci država ugovornica održavaju kontakte u cilju postizanja saglasnosti o pravnim i drugim pitanjima u vezi sa sprovođenjem Sporazuma i ovog sporazuma.

(2) Nadležni organi, organi za vezu i nadležni nosioci međusobno se obavještavaju o izmjenama i dopunama pravnih propisa iz člana 2 Sporazuma.

**DIO VI
ZAVRŠNA ODREDBA**

Stupanje na snagu

Član 22

Ovaj sporazum stupa na snagu danom stupanja na snagu Sporazuma.

Potpisano u Sarajevu, dana 19. marta 2025. godine, u dva originalna primjerka, na crnogorskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine - bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba originala jednako vjerodostojna.

Za Crnu Goru

Damir Gutić, s.r.

Za Bosnu i Hercegovinu

Dubravka Bošnjak, s.r.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori“.

Broj:

Podgorica, _____ 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**